



**Broj: 02-05-28026-1/16**  
**Sarajevo, 22.09.2016. godine**

Na osnovu člana 26. i 28. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 – Ispravka), i člana 167. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/06), Vlada Kantona Sarajevo je na **57. sjednici održanoj 22.09.2016. godine**, donijela sljedeći

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vodama Kantona Sarajevo.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa članom 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13 i 47/15), donese zakon iz tačke 1. ovog Zaključka, po skraćenom postupku.

**PREMIJER**

**Elmedin Konaković**

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo privrede
5. Evidencija
6. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>  
e-mail: [vlada@vlada.ks.gov.ba](mailto:vlada@vlada.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070  
Fax: + 387 (0) 33 562-211  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





*Jan*

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
**V L A D A**

**ZAKON**  
**O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VODAMA KANTONA SARAJEVO**  
( Prijedlog )

Nosilac izrade:  
Ministarstvo privrede

Sarajevo, septembar, 2016. godine

Na osnovu člana 13. tačka i) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i člana 167. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/06), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od \_\_\_\_\_ 2016. godine donijela je

*Prijedlog*

## **Z A K O N**

### **O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VODAMA KANTONA SARAJEVO**

#### **Član 1.**

U Zakonu o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/10), član 43. mijenja se i isti glasi:

— "Član 43. —

(1) Nadležni organ iz člana 42. stav 5. ovog zakona na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, donosi Privremenu odluku o zaštiti izvorišta vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne ili podzemne vode, za područje Kantona Sarajevo, do donošenja Odluke o zaštiti izvorišta u skladu sa članom 68. stav 5. Osnovnog zakona.

(2) Privremene mjere zaštite izvorišta voda bit će definisane u Odluci i Elaboratu o zaštiti izvorišta."

#### **Član 2.**

U članu 83. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Stupanjem na snagu Privremene odluke o zaštiti izvorišta prestaju da važi Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju ("Službene novine Grada Sarajeva", broj 2/87), za to izvorište, a koje su donijeli organi Grada i općina prije stupanja na snagu izmjene i dopune ovog Zakona".

#### **Član 3.**

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

**PREDSJEDATELJICA**  
**SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO**

*Prof. Ana Babić*

Broj: \_\_\_\_\_/16

Sarajevo, \_\_\_\_\_ 2016. godine

# O B R A Z L O Ž E N J E

## A – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vodama Kantona Sarajevo sadržan je u članu 13. tačka i) i članu 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) i članu 167. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/06).

U članu 13. tačka i) Ustava Kantona Sarajevo propisano je da Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši nadležnosti u korištenju prirodnih bogatstava.

U članu 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo propisana je nadležnost Skupštine Kantona Sarajevo za donošenje zakona i drugih propisa u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

U članu 167. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 70/06) propisano je da je Kanton nadležan za obavljanje poslova i zadataka koji su dati u njegovu nadležnost, a način organizacije obavljanja tih poslova uređuje se propisom kantona. Kanton svojim propisom može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na grad i/ili općinu na svom području.

## B – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Programom rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2016. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/16), predviđeno je da Skupština Kantona Sarajevo usvoji izmjene i dopune Zakona o vodama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/10). Do ovih izmjena i dopuna Zakona o vodama Kantona Sarajevo došlo bi poslije usvajanja izmjena i dopuna Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06).

Predložene izmjene i dopune Nacrta Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), nisu tretirale pitanje od značaja za zaštitu izvorišta u Sarajevskom polju, pa se ukazala potreba da Kanton Sarajevo svojim propisom reguliše ovu materiju.

Skupština Kantona Sarajevo donijela je Zakon o vodama Kantona Sarajevo. Zakon je objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 18/10.

Parlament Federacije BiH je donio Zakon o vodama. Zakon je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 70/06.

Članom 68. stav (5) ovog zakona propisano je "(5) Odluku o zaštiti izvorišta, čije se zone sanitarne zaštite nalaze na području Federacije i Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko, donose sporazumno vlade Federacije i Republike Srpske, odnosno Distrikta Brčko".

Skupština Republike Srpske donijela je svoj Zakon o vodama. Zakon je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", br. 50/06 i 92/09). Članom 75. stav 4. ovog zakona propisano je "(4) Odluku o zaštiti izvorišta, čije se zone sanitarne zaštite nalaze na području dva entiteta, donose sporazumno nadležna entitetska ministarstva".

Na ovaj način ista pitanja su različito definisana i nije postignut dogovor o hramonizaciji propisa u državi. U Kantonu Sarajevo ukazala se potreba donošenja Odluke o zaštiti izvorišta koja prelazi granice dva entiteta, te i pored uložениh napora da se ovo pitanje riješi na nivou vlada entiteta, zbog neusaglašenosti propisa, to nije dalo željene rezultate.

Zaključcima sa Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 17.06.2010. godine, zadužena je Vlada Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti na izradi Elaborata o utvrđivanju zona sanitarne zaštite na području vodozaštitne zone "Sarajevsko polje", a sve u cilju donošenja Odluke o zaštiti izvorišta kako bi se efikasnije, ekonomičnije i tehnički ispravno upravljalo vodozaštitnim zonama i izvorištima.

Nakon izrade Elaborata utvrđene su granice zona sanitarne zaštite shodno Pravilniku o načinu utvrđivanja uslova za određivanja zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/12).

Granice utvrđene ovim Elaboratom obuhvataju oba entiteta, te je trebalo primijeniti odredbe člana 68. stav (5) osnovnog zakona. Zbog gore navedene neusklađenosti propisa, te nespremnosti entiteta da se prevaziđe ovo pitanje, može doći do smanjenja kvaliteta i količine vode. Zbog nemogućnosti donošenja odluke o zaštiti izvorišta, ukazala se potreba za donošenjem privremene odluke o zaštiti izvorišta, ali ista se ne može donijeti bez izmjene i dopune Zakona o vodama Kantona Sarajevo.

Član 43. Zakona potrebno je promijeniti iz razloga, što postojeće agencije za vode u skladu sa članom 153. stav (1) Osnovnog zakona propisuju: "Agencije za vode su federalne javne ustanove koje djeluju u skladu sa propisima koji regulišu rad ustanova ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno". S obzirom da Kanton Sarajevo nema registrovanu Direkciju za vode, smatramo da je potrebno prenijeti nadležnost, pa da predlagač odluke, koje donosi Skupština Kantona Sarajevo, bude Vlada Kantona Sarajevo.

Privremena odluka o zaštiti izvorišta zahtjeva novčana sredstva, ali ista bi se finansirala iz vodnih naknada, jedan dio novčanih sredstava bi obezbjedile jedinice lokalne samouprave – općine, tako da se utrošak ovih sredstava ne bi značajnije odrazio na budžet Kantona Sarajevo. Finansiranje provođenja zaštite voda pada i na teret Federacije Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je uputilo predloženi tekst Zakona na mišljenje Ministarstvu pravde i uprave, Ministarstvu finansija, Uredu za zakonodavstvo, Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo i Ekonomsko – socijalnom vijeću.

Ministarstvo pravde i uprave je aktom broj: 03-04-02-4601/16 od 18.02.2016. godine je konstatovalo da se ovim zakonom ne povređuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao ni sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

Ministarstvo finansija je aktom broj: 08-01-02-4627/16 od 24.02.2016. godine, kao i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je aktom broj: M-53/2016 od 11.03.2016. godine se osvrnulo na obezbjeđenje finansijskih sredstava. U prethodnom segmentu ovog obrazloženja smo dali odgovor na obezbjeđenje finansijskih sredstava.

U mišljenju Ureda za zakonodavstvo datim aktom broj: 09-02-4603/16 od 23.02.2016. godine, stoji da pitanje zaštite izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje", pošto se nalazi na teritoriji oba entiteta, normativno – pravno nije u nadležnosti Kantona Sarajevo. U aktu se dalje navodi: "U nadležnosti je Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo da razmotri i ocjeni ostale razloge koji su navedeni u obrazloženju dostavljenog materijala, te da u konkretnom slučaju donese odluku po pitanju donošenja predmetnog Zakona". Ostale primjedbe na tekst, koje je dao Ured za zakonodavstvo su uvrštene u tekst.

S obzirom da u Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ovo pitanje nije tretirano, te da smo svojim aktima pokušali da utičemo na izmjenu člana 68. stav (5) Zakona o vodama objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 70/06, očito je da ne postoji interes za rješavanje ovog za Kanton Sarajevo izuzetno važnog pitanja. Stoga smatramo i opravdanim da se o prijedlogu očituje Vlada i Skupština Kantona Sarajevo.

Ekonomsko – socijalno vijeće je aktom broj: 01-53-5-8/16 od 24.02.2016. godine podržalo aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na donošenju izmjene i dopune ovog zakona.

Zbog svega naprijed navedenog smatramo opravdanim da Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Kantona Sarajevo, bude predmet razmatranja Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo.

Predlog zakona bi trebao po skraćenom postupku biti uvršten u dnevni red Vlade Kantona Sarajevo, jer svako odugovlačenje nas može dovesti do ugrožavanja snabdijevanja građana Kantona Sarajevo pitkom vodom.

Predlagač Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vodama Kantona Sarajevo smatra opravdanim da se isti donese po skraćenom postupku, jer je iskazana neophodnost donošenja istog. Istovremeno, kao osnov za ovaj stav vidimo i u činjenici da nije u pitanju složen i obiman zakon, što je u skladu sa članom 158. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13 i 47/15).

Ako Skupština Kantona Sarajevo ne prihvati da preterese prijedlog zakona po skraćenom postupku, sa prijedlogom će se postupiti kao sa nacrtom i o tom nacrtu zakona odmah se vrši rasprava.(član 158. stav 2.).

## **C – PRAVNA RJEŠENJA**

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vodama Kantona Sarajevo sadrži tri člana.

Član 1. - propisano je da se mijenja član 43. Zakona o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/10) a odnosi se na donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne ili podzemne vode, za područje Kantona Sarajevo.

Član 2. - propisano je da se u članu 83. iza stava (1) dodaje novi stav (2) u kojem je propisano da stupanjem na snagu Privremene odluke o zaštiti izvorišta prestaje da važi Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju ("Službene novine Grada Sarajeva", broj 2/87), za to izvorište, a koje su donijeli organi Grada i općina prije stupanja na snagu izmjene i dopune ovog Zakona.

Član 3. - propisano je da ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

## **D – FINANSIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE OVOG ZAKONA**

Izmjenom i dopunom Zakona o vodama, stvara se pravni osnov za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta, a čiji sastavni dio su mjere zaštite. Za realizaciju mjera zaštite su potrebna značajna finansijska sredstva, koja bi se implementirala u dužem vremenskom periodu.

Pošto mjere zaštite obuhvataju i zaštitu šuma, poljoprivrednog zemljišta, zaštićenih područja, a teritorijalno obuhvataju općine, kanton i Federaciju, kao i da dijelom prostora u zonama zaštite upravljaju javna preduzeća, svi navedeni učestvuju u finansiranju mjera zaštite. Početna finansijska sredstva za realizaciju mjera zaštite bila bi obezbjeđena iz vodnih naknada.



U nadležnosti je Vlade, odnosno Skupštine Kantona Sarajevo da razmotri i ocjeni ostale razloge koji su navedeni u obrazloženju dostavljenog materijala, te da u konkretnom slučaju donese odluku po pitanju donošenja predmetnog Zakona.

2. Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo uvaži razloge za donošenje predmetnog Zakona, u tekstu prijedloga Zakona neophodno je otkloniti normativno-tehničke propuste, i to kako slijedi:

a) naziv prijedloga Zakona preformulisati, tako da isti glasi:

## ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VOĐAMA KANTONA SARAJEVO

b) u preambuli prijedloga Zakona iza broja "Službenih novina Kantona Sarajevo" 28/04, dodati broj: 6/13, a ista primjedba se odnosi i na obrazloženje;

c) član 1. preformulisati, tako da isti glasi:

### "Član 1.

U Zakonu o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/10), član 43. mijenja se i isti glasi:

### "Član 43.

(1) Nadležni organ iz člana 42. ovog zakona na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo, donosi Privremenu odluku o zaštiti izvorišta vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne ili podzemne vode, za područje Kantona Sarajevo, do donošenja Odluke o zaštiti izvorišta u skladu sa članom 68. stav (5) Osnovnog zakona.

(2) Privremene mjere zaštite izvorišta voda bit će definisane u Odluci i Elaboratu o zaštiti izvorišta."

(u dostavljenom prijedlogu je član 3., a poslije ove normativno-tehničke korekcije ostaje član 1. prijedloga Zakona)

d) iza člana 1., slijedi član 2. (u prijedlogu je član 5.), i u istom članu navesti tačan naziv odluka o zaštiti izvorišta voda za piće i "Službene novine Kantona Sarajevo" u kojima su pojedinačno objavljene ove odluke;

e) iza člana 2., slijedi član 3. (u prijedlogu je član 6.).

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SE

Amred Lju







29.02.2016  
29.02.2016  
1256

Šabić

Broj: 03-04-02-4601/16  
Sarajevo, 18.02.2016.godine

MINISTARSTVO PRIVREDE  
gosp. Muharem Šabić, ministar

22-02-2016

**PREDMET:** Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, mišljenje –  
**VEZA:** Vaš akt broj 07-06-02-4361-1/16 od 16.02.2016. godine

Postupajući po vašem aktu, broj i datum gornji, a u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12-Prečišćeni tekst i br. 41/12 i 8/15) i člana 7. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11, 30/11 i 23/15), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedlog ovog zakona i daje slijedeće

### MIŠLJENJE

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo je propis kojim se ne povređuju prava zaštićena odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao ni sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
1. Naslovu;  
2. a/a.





29.02.16. g. broj 13

AMIRJA

Ljubića  
26.02.2016.

Broj: 08-01-02-4627/16  
Sarajevo, 24.02.2016. godine

## MINISTARSTVO PRIVREDE

Ovdje

**PREDMET:** Mišljenje

veza: Vaš broj: 07-04-02-4361-02/16 od 16.02.2016. godine

U skladu sa članom 3. stav (4) Uredbe o postupku i načinu pripreme, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.21/11- Prečišćeni tekst i 30/11-Ispravka) po zahtjevu Ministarstva privrede za mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, dajemo slijedeće mišljenje:

Nosilac izrade Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo u obrazloženju Prijedloga zakona navodi da se ovim zakonom stvara pravni osnov za donošenje Odluke o zaštiti izvorišta, a čiji sastavni dio su mjere zaštite izvorišta, te da su za realizaciju mjera zaštite potrebna značajna finansijska sredstva koja bi se implementirala u dužem vremenskom periodu dijelom iz vodnih naknada, a dijelom iz budžetskih sredstava.

Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu planirana sredstva za provođenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, odnosno za zaštitu izvorišta.

Navodimo da je nosilac izrade zakona, Ministarstvo privrede, dužno da u skladu sa članom 42. Zakonom o budžetima u Federaciji BiH, u obrazloženju Prijedloga zakona navede procjenu finansijskih efekata na budžet iz kojih će se vidjeti povećanje ili smanjivanje prihoda ili rashoda u budžetu Kantona Sarajevo.

Pripremila- Avdić Z.



MINISTAR

Jasmin Halebić



web: <http://mf.ks.gov.ba>

e-mail: [min.finansija@ks.gov.ba](mailto:min.finansija@ks.gov.ba)

Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent.+ 387 (0) 33 565-000

Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048

Sarajevo, Maršala Tita 62





Broj: M-53/2016  
Sarajevo, 11.03.2016. godine

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO: 15-03-2016			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
07/04	02	4361-04	

PREDMET: Odgovor na zahtjev za Mišljenje  
Veza Vaš broj: 07-04-02-4361-04/16

Kako ste se Vašim Zahtjevom za davanje mišljenja obratili ovom Pravobranilaštvu dana 18.02.2016., na koji Zahtjev ste urgirali dopisom od 08.03.2016. izjašnjavamo se kako slijedi.

Zahtjev je podnesen u skladu sa odredbama Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ( Sl novine Kantona Sarajevo 21/11, 30/11), (dalje u tekstu Uredba).

Prema odredbama čl. 3 Uredbe: *Ukoliko su za provođenje propisa potrebna finansijska i druga sredstva ili se regulišu imovinsko-pravna pitanja, nosilac izrade dužan je prethodno pribaviti mišljenje Ministarstva finansija i Pravobranilaštva Kantona.*

Dakle, Pravobranilaštvo je u smislu odredbi Uredbe i Zakona o pravobranilaštvu obavezno dati mišljenje u smislu i u cilju zaštite imovinskih interesa Kantona Sarajevo, pa smatramo da je Vaš Zahtjev u tom smislu i nepotpun.

Kako bi Pravobranilaštvo dalo mišljenje potrebno je da nam dostavite podatke vezano za tačku C Obrazloženja - *Finansijska sredstva za provođenje ovog zakona ili mišljenje Ministarstva finansija kako bi Pravobranilaštvo moglo da se izjasni u okviru svoje nadležnosti.*

S poštovanjem,

ZAMJENIK PRAVOBRANILAOCA  
Amela Česir





**EKONOMSKO SOCIJALNO VIJEĆE**  
**KANTONA SARAJEVO**  
Ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1.  
71 000 Sarajevo, BiH  
Telefon: +387 33 562 032

11.03.2016. gffwje

09-03-

LjUBIK

Za naredbo 11.03.2016  
NOVIČA

Šabić

Broj: 01-53-5-8/16  
Sarajevo, 24.02.2016. godine


**VLADA KANTONA SARAJEVO**  
N/r g-din Elmedin Konaković, premijer

**MINISTARSTVO PRIVREDE**  
N/r g-din Muharem Šabić, ministar

**Predmet: Mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo - dostavlja se**

Ekonomsko – socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo je u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 21/11 - Novi prečišćeni tekst i 30/11 - Ispravka), na svojoj 53. sjednici održanoj 22.02.2016. godine, razmotrilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, dostavljen aktom Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, br. 07-06-02-4361-5/16 od 16.02.2016. godine i na isti daje mišljenje kako slijedi:

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo podržava aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na donošenju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama Kantona Sarajevo koji ima opći interes.



Dostaviti:

- Naslovu,
- Predsjedniku ESV KS,
- Potpredsjedniku ESV KS,
- a/a.



# SLUŽBENE NOVINE

## KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.  
SARAJEVO

Za svaki broj  
se pojedinačno određuje  
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

Član 4.

### USTAV KANTONA SARAJEVO

#### I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

#### Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

#### Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

#### Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.  
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

#### Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogosča, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavaње građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

#### Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

#### Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve



propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

## II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

### Član 7.

#### Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

### Član 8.

#### Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

### Član 9.

#### Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

### Član 10.<sup>3</sup>

#### Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

## III - NADLEŽNOSTI KANTONA

### Član 11.

#### Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

### Član 12.

#### Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulture politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zaniranje;
- donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

### Član 13.

#### Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

## Član 14.

**Vršenje nadležnosti**

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

## Član 15.

**Prenošenje nadležnosti**

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

**IV - STRUKTURA VLASTI****A) ZAKONODAVNA VLAST**

## Član 16.

**Opća odredba**

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

## Član 17.

**Sastav Skupštine**

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

## Član 18.

**Nadležnosti Skupštine**

Skupština Kantona:

a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;

b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;

c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;

e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;

f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;

g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;

h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;

i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;

j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;

k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;

l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;

m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

## Član 19.

**Način rada Skupštine**

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраниh poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

## Član 20.

**Poslanički imunitet**

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

## Član 21.

**Način odlučivanja u Skupštini**

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

- (2) Законима кантона регулишу се питања организације и начина обављања послова који су овим законом стављени у надлежност кантона.

#### Члан 223.

##### Престанак примјене закона

Даном почетка примјене овог закона престаје важити:

1. Закон о водама ("Службене новине Федерације БиХ", број 18/98);
2. Закон о заштити вода ("Службене новине Федерације БиХ", број 33/03 и 54/04).

#### Члан 224.

##### Ступање на снагу и почетак примјене

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а његова примјена почиње даном почетка рада агенција за воде, у складу са чланом 207. став 3. овог закона.

Председавајући Дома народа Парламента Федерације БиХ Славко Матић, с. р.	Председавајући Представничког дома Парламента Федерације БиХ Мухамед Ибрахимовић, с. р.
---	--

На основу члана IV.В.7. а) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, donosim

## UKAZ

### O PROGLAŠENJU ZAKONA O VODAMA

Proглашава се Закон о водама који је donio Parlament Federације БиХ на сједници Представничког дома од 19. septembra 2006. године и на сједници Дома народа од 20. septembra 2006. године.

Број 01-02-767/06  
13. новембра 2006. године  
Sarajevo

Predsjednik  
Niko Lozančić, с. р.



#### I. OSNOVNE ODREDBE

##### Члан 1.

##### Predmet Zakona

- (1) Ovim Zakonom uređuje se način upravljanja vodama unutar teritorije Federације Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).
- (2) Upravljanje vodama obuhvata: заштиту вода, коришћење вода, заштиту од штетног djelovanja вода и uređenje vodotoka и других вода.
- (3) Ovim Zakonom uređuju se: водно добро и јавно водно добро, водни objekti, правна lica и друге институције надлежне за поједина питања upravljanja vodama и друга problematika vezana за воде у Federaciji.

##### Члан 2.

##### Svrha Zakona

- (1) Svrha ovog Zakona je osiguranje upravljanja vodama с ciljem:
  1. smanjenja zagađenja voda, postizanja dobrog stanja voda и sprečavanja degradacije voda;
  2. postizanja održivog korišćenja voda;
  3. osiguranja pravičnog pristupa vodama;
  4. poticanja društvenog и privrednog razvoja;
  5. zaštite ekosistema;
  6. smanjenja rizika od poplava и других negativnih uticaja voda;
  7. osiguranja učešća javnosti u donošenju odluka koje se odnose на воде;
  8. sprečavanja и rješavanja sukoba vezanih за заштиту и korišćenje voda;
  9. ispunjavanja obaveza из међународних ugovora koji су obavezujući за Bosnu и Hercegovinu.

#### II. OSNOVNA NAČELA I DEFINICIJE

##### Члан 3.

##### Opća načela

- (1) Vode су opće добро и као takve су pod posebnom заштитом Bosne и Hercegovine, Federације, кантона, grada и općине.
- (2) Upravljanje vodama zasniva се на načelima:
  1. nekomercijalnosti, prema kojem voda у osnovi nije komercijalni proizvod, već naslijeđe koje се mora čuvati, štитити и u skladu tome postupati;
  2. cjelovitosti, koje uzima у obzir prirodne procese и dinamiku voda те međusobnu povezanost и međuzavisnost vodnih и uz vodu vezanih ekosistema;
  3. dugoročne zaštite kvaliteta и racionalne upotrebe raspoloživih količina vode;
  4. osiguranja zaštite од штетног djelovanja voda koje proizilazi из potreba за заштиту stanovništva и njihove imovine, uzimajući у obzir djelovanje prirodnih procesa;
  5. ekonomskog vrednovanja voda koje uključuje troškove opterećenja, zaštite и uredenja voda и zaštite од штетног djelovanja voda;
  6. učešća javnosti kod donošenja planova upravljanja vodama;
  7. uzimanja у obzir najboljih raspoloživih tehnologija и novih naučnih dostignućа о природним zakonitostima и najboljih okolišnih praksi.

##### Члан 4.

##### Definicije

Izrazi upotrijebljeni у ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

1. "површинске воде" означавају све копнене воде, изузев подземних вода, пријелазне и обалне морске воде, изузев морских вода које припадају територијалним водама;
2. "копнене воде" означавају све стајаће или текуће воде на површини копна и све подземне воде на копненој страни од линије од које се мјери ширина територијалних вода;
3. "подземне воде" означавају све воде испод површине земље у засићеној зони и које су у директном контакту са површним и подземним слојевима земљишта;
4. "rijeka" означава воду која највећим дијелом тече по површини земље, али која може једним дијелом свог тока тећи и испод земље;
5. "обалне морске воде" означавају површинске воде на страни према копну ограничене линијом чија је свака тачка удаљена једну морску милју од граничне линије на којој се мјери ширина територијалних вода, а гдје је то случај, од ванјске границе пријелазних вода;
6. "пријелазне воде" означавају површинске воде у близини ушћа ријека у море, које су према карактеру дијелимично слане услјед близине обалних вода, али су под знатним uticajem doticaja svježe vode;
7. "vodotok" означава корито текуће воде заједно са обалама и водом која njime stalno или povremeno теће;
8. "korito" означава теренско удубљење кроз које stalno или povremeno теће вода;
9. "режим вода" означава низ хидролошких, хидроморфолошких, хидрауличких, хемијских и биолошких својстава површинских и подземних вода у одређеном подручју и у одређеном вргмену;
10. "promјена режима вода" означава све promјене у режиму вода насталих као резултат природних сила или људских активности;
11. "ekosistemi" означавају акватичне, полуакватичне и копнене екосистеме који су директно или индиректно зависни од вода;
12. "riječni bazen (sliv)" означава површину земљишта са којег се сво површинско otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka и eventualno jezera према ушћу, estuariji или delti у more;
13. "podbazen (podsliv)" означава површину земљишта са којег се сво површинско otjecanje slijeva mrežom potoka, rijeka и eventualno jezera према одређеној тачки водотока (obično је то ушће у другу ријеку или jezero);
14. "vodno područje (distrikt)" означава подручја копна и мора која чине један или више susjednih riječnih bazena (slivova) и заједно са njima pripadajućim подземним и



- (3) Vladi Federacije i agenciji za vode vijeće može predložiti studijske ili istražne radove koji se odnose na pitanja upravljanja vodama na vodnom području.
- (4) Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti agencija za vode uzima u obzir mišljenje i preporuke vijeća.

#### Član 166. Način rada vijeća

- (1) Vijeće donosi poslovnik o svom radu.
- (2) Vijeće se sastaje najmanje tri puta godišnje.
- (3) Sastancima vijeća prisustvuje direktor agencije za vode.
- (4) Vijeće je dužno osigurati mogućnost prisustva sastancima vijeća predstavnicima agencije za vode sa istog vodnog područja Republike Srpske.

### 3. Upravljanje vodama na kantonalnom nivou

#### Član 167.

- (1) Kanton je nadležan za obavljanje poslova i zadataka koji su ovim Zakonom dati u njegovu nadležnost, a način organizacije obavljanja tih poslova uređuje se propisom kantona.
- (2) Kanton svojim propisom može određene poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na grad i/ili općinu na svom području.

## XII. FINANSIRANJE UPRAVLJANJA VODAMA

#### Član 168.

##### Izvori sredstava

Sredstva za obavljanje poslova i zadataka određenih ovim Zakonom osiguravaju se iz:

1. opće vodne naknade;
2. posebnih vodnih naknada;
3. prihoda po osnovu zakupa javnog vodnog dobra;
4. budžeta Federacije, budžeta kantona, budžeta grada i općine;
5. kreditnih sredstava;
6. sredstava osiguranih posebnim zakonom;
7. donacija i ostalih sredstava u skladu sa zakonom.

#### Član 169.

##### Opća vodna naknada

- (1) Obveznici plaćanja opće vodne naknade su fizička i pravna lica registrirana za obavljanje djelatnosti.
- (2) Obveznici iz stava 1. ovog člana dužni su plaćati opću vodnu naknadu u visini od 0,5% od osnovice koju čini netoplaća zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno i na određeno vrijeme i naknada isplaćena na osnovu ugovora o djelu.
- (3) Naknada iz stava 2. ovog člana obračunava se i uplaćuje istovremeno sa isplatom plaća, odnosno utvrđene naknade po ugovoru.

#### Član 170.

##### Posebne vodne naknade

- (1) Posebne vodne naknade su:
1. naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda koja obuhvata zahvatanje:
    - vode za javno vodosnabdijevanje,
    - vode i mineralne vode koja se koristi za flaširanje vode,
    - vode za navodnjavanje,
    - vode za uzgajanje ribe u ribnjacima,
    - vode za industrijske procese, uključujući i termoelektreane,
    - vode za druge namjene.

Naknada iz tačke 1. stav 1. ovog člana obračunava se na osnovu količine zahvaćene vode izražene u m<sup>3</sup>. Visina ove naknade može biti različita, zavisno od namjene i kvaliteta vode;

2. naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije dobivene korištenjem hidroenergije. Ova naknada obračunava se na osnovu proizvedene električne energije izražene u kWh;
3. naknada za zaštitu voda:
  - koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate. Ova naknada obračunava se na osnovu količine zagađenja voda

izraženog preko ekvivalentnog broja stanovnika (u daljnjem tekstu: EBS),

- za ispuštanje otpadnih voda. Ova naknada obračunava se na osnovu količine zagađenja voda izraženog preko EBS,
  - za uzgoj ribe. Ova naknada se obračunava po 1kg proizvedene ribe,
  - za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu biljaka. Ova naknada obračunava se po 1kg proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva ili hemikalije za zaštitu biljaka;
4. naknada za vađenje materijala iz vodotoka. Ova naknada obračunava se po 1m<sup>3</sup> izvađenog materijala;
  5. naknada za zaštitu od poplava:

- poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta koje je zaštićeno objektima za zaštitu od poplava. Primjenjuju se definicije poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog zemljišta usvojene u poreznim propisima. Ova naknada obračunava se po 1ha zaštićenog zemljišta. Visina ove naknade može biti različita, zavisno od vrste branjenog zemljišta,
- stambenih, poslovnih i drugih objekata koji su zaštićeni objektima za zaštitu od poplava. Ova naknada obračunava se po 1m<sup>2</sup> korisne površine objekta.

- (2) Obveznik plaćanja posebnih vodnih naknada iz stava 1. tač. 1., 2. i 3. alineja 2. i 3. i tačka 4. ovog člana je fizičko i pravno lice koje je dužno pribaviti vodnu dozvolu, odnosno vodnu saglasnost za odgovarajuću aktivnost, u smislu odredbi ovog Zakona. Ovoj obavezi ne podliježe fizičko i pravno lice iz člana 110. stav 3. ovog Zakona jer je u tom slučaju obveznik plaćanja naknade operator javnog vodovodnog, odnosno kanalizacionog sistema.
- (3) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz stava 1. tačka 3. alineja 1. ovog člana je fizičko i pravno lice na čije je ime registrirano transportno sredstvo, odnosno vlasnik građevinske mašine za koju nije potrebna registracija.
- (4) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz stava 1. tačka 3. alineja 4. ovog člana je fizičko i pravno lice koje proizvodi ili uvozi vještačka đubriva ili hemikalije za zaštitu biljaka.
- (5) Obveznik plaćanja posebne vodne naknade iz stava 1. tačka 5. alineja 1. i 2. ovog člana je vlasnik zemljišta, odnosno objekta.

#### Član 171.

##### Visina posebne vodne naknade

Visinu posebne vodne naknade iz člana 170. ovog Zakona propisuje Vlada Federacije na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva i federalnog ministra nadležnog za okoliš, uz prethodnu saglasnost federalnog ministarstva nadležnog za finansije.

#### Član 172.

##### Oslobađanje od plaćanja posebnih vodnih naknada

Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava iz člana 170. stav 1. tačka 5. alineja 1. i 2. ovog Zakona ne plaća se u sljedećim slučajevima:

1. za nekretnine koje neposredno služe za zračni, željeznički i putni saobraćaj, osiguranje zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje, kulturu, groblja ili vjerske svrhe;
2. za poljoprivredno i šumsko zemljište ukoliko je vlasnik zemljišta roditelj, supružnik ili malodobno dijete poginulog borca branioca, kao i fizičko lice koje je u stanju socijalne potrebe, ukoliko to zemljište nije dato u zakup drugom fizičkom ili pravnom licu, o čemu odlučuje federalni organ nadležan za utvrđivanje poreznih obaveza;
3. za zaštitne vodne objekte iz člana 14. stav 1. tačka 1. ovog Zakona, vodne objekte za odvodnjavanje iz člana 14. stav 1. tačka 2. ovog Zakona i javno vodno dobro iz člana 9. ovog Zakona.

**ZAKON****O VODAMA KANTONA SARAJEVO****I. OSNOVNE ODREDBE****Član 1.**

(Predmet Zakona)

(1) Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon) ureduju se pitanja organizacije i načina obavljanja poslova upravljanja vodama koji su Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) (u daljem tekstu: Osnovni zakon) preneseni u nadležnost Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Upravljanje vodama u smislu ovog Zakona obuhvata korištenje voda, zaštitu voda, uređenje vodotoka, zaštitu od štetnog djelovanja voda i organizaciju upravljanja vodama.

**Član 2.**

(Svrha Zakona)

Svrha ovog Zakona je osiguranje upravljanja vodama s ciljem:

- postizanja racionalnog i održivog korištenja voda,
- smanjenja zagađenja voda, postizanje dobrog stanja voda, smanjenje i sprječavanje degradacije voda,
- smanjenja rizika od poplava i drugih negativnih uticaja voda,
- osiguranja pravičnog pristupa vodama,
- zaštita ekosistema,
- izgradnje, zaštite, korištenja, održavanja i upravljanja kantonalnim, općinskim, grupnim i lokalnim vodnim objektima za vodosnabdijevanje i druga pitanja iz nadležnosti Kantona.

**II. NAČELA I DEFINICIJE UPOTRIJEBLJENI U OVOM ZAKONU****Član 3.**

(Osnovno načelo)

Vode su opće dobro i kao takvo su pod posebnom zaštitom Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) i općina.

**Član 4.**

(Definicije)

(1) Osnovna načela i definicije iz čl. 3. i 4. Osnovnog zakona imaju isto značenje u smislu ovog Zakona, a ostali pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

- neuređena obala vodotoka je pojas zemljišta uz korito vodotoka, širine najmanje 5 metara, van domašaja velike vode ranga pojave jednom u sto godina (u daljem tekstu: stogodišnja voda), a služi za pristup i redovno održavanje korita vodotoka, kupanje i rekreaciju,
- obala prirodnog jezera je pojas zemljišta uz korito jezera van domašaja stogodišnje vode, širine najmanje 50 metara, a služi za pristup jezeru radi kupanja, rekreacije i ribolova,
- obala vještačke akumulacije čija je isključiva namjena snabdijevanje stanovništva i privrede vodom za piće je pojas zemljišta van domašaja maksimalno projektovanog nivoa vode u akumulaciji (kota maksimalnog uspora), širine najmanje 50 metara, a služi za pristup vještačkoj akumulaciji radi održavanja voda u toj akumulaciji,
- obala vještačke višenamjenske akumulacije koja se gradi za potrebe snabdijevanja vodom privrede, elektroprivrede, sporta, rekreacije i ribolova je pojas zemljišta van domašaja maksimalno projektovanog nivoa voda te akumulacije (kota maksimalnog uspora), širine najmanje 50 metara, a služi za pristup vještačkoj višenamjenskoj akumulaciji radi korištenja voda i održavanja voda te akumulacije u višenamjenske svrhe,
- bujičnim tokovima se smatraju povremeni ili stalni vodotoci koji, kao specifičan oblik erozije zemljišta

prilikom jakih kiša ili naglog topljenja snijega nabujaju i uz to brzo formiraju i prolaz vodnog talasa opterećenog nanosom iz sliva korita i postižu znatnu brzinu, razornu snagu i izazivaju štete.

(2) Zabranjeno je ograđivanje neuređenih obala vodotoka, obala prirodnih jezera i obala vještačkih akumulacija iz stava (1) ovog člana.

**III. POVRŠINSKE VODE, VODNO DOBRO I VODNI OBJEKTI****Član 5.**

(Površinske vode i vodno dobro)

Površinske vode i vodno dobro u nadležnosti Kantona su površinske vode koje su Osnovnim zakonom svrstane u vode II kategorije i vodno dobro uz te vode na teritoriji Kantona Sarajevo.

**Član 6.**

(Vodno dobro)

(1) Vodno dobro, u smislu člana 7. Osnovnog zakona, može biti u vlasništvu Kantona, Grada i općine, pravnog ili fizičkog lica.

(2) Granice vodnog dobra, za površinske vode II kategorije na osnovu propisa iz člana 8. stav (1) Osnovnog zakona određuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Granice javnog vodnog dobra upisuju se u zemljišni katastar.

**Član 7.**

(Javno vodno dobro)

(1) Javno vodno dobro kao dobro od općeg interesa, u smislu člana 9. Osnovnog zakona za sve površinske vode II kategorije na području Kantona je u vlasništvu Grada i općina, prema podacima o upisu vlasništva u zemljišnim knjigama upisanim, do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) U vlasništvu Kantona Sarajevo je javno vodno dobro u smislu člana 7. stav 1. Osnovnog zakona za površinske vode II kategorije, koje je do dana stupanja na snagu ovog Zakona u zemljišnim knjigama upisano kao državno vlasništvo, ili u zemljišnim knjigama nije nikako upisano ili prilikom njihovog upisa u zemljišne knjige niko nije upisan kao njihov vlasnik.

(3) Općine u Kantonu Sarajevo na čijoj teritoriji se nalazi javno vodno dobro iz stava 2. ovog člana, dužne su u roku od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Zakona, pokrenuti postupak upisa vlasništva u zemljišne knjige na ovim dobrima, pri čemu će općina biti upisana kao vlasnik tog dobra.

(4) Odluku o korištenju, i drugim pitanjima od značaja za izgradnju, održavanje upravljanje i čuvanje javnih dobara, donosi nadležni općinski organ.

**Član 8.**

(Pripadnost vodnog dobra)

(1) Određivanje pripadnosti vodnog dobra javnom vodnom dobru za površinske vode II kategorije ministar privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministar) utvrđuje rješenjem prema propisu iz člana 8. stav (1) Osnovnog zakona.

(2) Javno vodno dobro ne može biti predmet prometa, ali može pod posebnim uslovima određenim podzakonskim propisom iz člana 10. stav (4) Osnovnog zakona, biti predmet ograničenog prava korištenja.

(3) Zemljišna čestica prestaje biti djelom javnog vodnog dobra ako se rješenjem Ministra iz stava (1) ovog Zakona utvrdi da čestica prestaje ispunjavati uslove javnog vodnog dobra.

(4) Status javnog vodnog dobra prestaje danom upisa promjene statusa u zemljišne knjige na osnovu donesenog rješenja iz stava (1) ovog člana.

ispuštanje otpadnih voda u površinske ili podzemne vode kao i odluku o opasnim prioritarnim materijama za vode koje su u nadležnosti Kantona,

## 2. Zaštićena područja

### Član 41.

(Područja zaštite izvorišta vode za piće)

(1) Područje na kojem se nalazi izvorište vode koje se po količini i kvaliteti može koristiti ili se koristi za javno snabdijevanje vodom za piće mora biti zaštićeno od zagađenja i drugih nepovoljnih uticaja na zdravstvenu ispravnost vode ili izdašnost izvorišta.

(2) Na područjima iz stava (1) ovog člana provodi se zaštita izvorišta utvrđivanjem zona sanitarne zaštite čija se veličina, granice, sanitarni režim, mjere zaštite i drugi uslovi određuju u skladu sa propisom iz člana 66. stava (3) Osnovnog zakona.

(3) Na osnovu propisa iz stava (2) ovog člana i istražnih radova donosi se odluka o provođenju zaštite izvorišta. Odluka sadrži naročito: granice zona sanitarne zaštite, sanitarne i druge uvjete u pojedinim zonama i druge mjere zaštite, zabrane i ograničenja, izvore i način finansiranja za provođenje zaštitnih mjera, nazive organa i pravna lica koja će provoditi odluku, te razne za provedbu odredaba te odluke.

### Član 42.

(Odluka o zaštiti izvorišta)

(1) Zone sanitarne zaštite i zaštitne mjere utvrđuje općinski organ uprave nadležan za vode na čijem području se nalazi izvorište.

(2) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području općine donosi općinsko vijeće.

(3) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada donosi Gradsko vijeće.

(4) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području Grada i vangradskih općina donosi Skupština.

(5) Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području dvije ili više općina koje nisu na području Grada donosi Skupština.

(6) Odluke o zaštiti izvorišta iz st. (2), (3), (4) i (5) donose se u skladu sa propisom iz člana 66. stav (3) Osnovnog zakona.

### Član 43.

(Privremena zaštita izvorišta)

Nadležni organ iz člana 42. ovog Zakona, u skladu sa predlogom nadležne agencije provodi mjere privremene zaštite izvorišta vode od značaja za buduće snabdijevanje vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne ili druge podzemne vode.

## III. OGRANIČENJE PRAVA VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA ZEMLJIŠTA

### Član 44.

(Služnosti)

Za ustanovljenje prava služnosti radi provođenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o vlasničko-pravnim odnosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/98 i 29/03), i odredbe o služnostima iz propisa o građenju i eksproprijaciji.

### Član 45.

(Zabrana mijenjanja pravca vode)

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta ne može na štetu susjednih zemljišta mijenjati pravac ili količinu vode koja prirodno otiče preko njegovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište (podzemne vode).

## VIII. UREĐENJE VODOTOKA I DRUGIH VODA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA OD VODA

### Član 46.

(Uređenje vodotoka i drugih voda)

Prema ovom Zakonu uređenje vodotoka i drugih voda je održavanje vodotoka i vodnog dobra, kao i drugi radovi kojima se omogućava kontrolirani i neškodljiv protok vode.

### Član 47.

(Održavanje vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata)

Održavanje vodotoka, vodnog dobra, vodnih objekata i sistema obuhvata naročito:

- rad na održavanju prirodnih i vještačkih vodotoka kao što je oblaganje korita obala, čišćenje, uklanjanje nanosa i djelimično produbljavanje dna korita, ublažavanje zavoja bez značajnije promjene trase korita i sl.,
- izvođenje zemljanih radova i sličnih radova na uređenju i održavanju obala, zemljanih radova u inundacionom pojasu, krčenje i košenje rastiinja, obnavljanje i održavanje propusta i prijelaza,
- održavanje regulacionih zaštitnih vodnih objekata kao što je popravak, pojačanje i obnavljanje nasipa, krčenje, košenje i rad na vegetativnoj zaštiti objekata, zamjena oštećenih dijelova građevine i sl.,
- održavanje vodnih objekata za melioracionu odvodnju kao što je čišćenje, tehničko održavanje objekata i pojasa uz objekte, zemljane radove na manjim dopunama kanalske mreže, ublažavanje zavoja, nagiba, drenažni radovi, izrada tipskih propusta i sličnih objekata koji su sastavni dio kanalske mreže, njihovo obnavljanje, zamjena i sl.

### Član 48.

(Planiranje i izvođenje uređenja)

Zahvati uređenja voda planiraju se i izvode na način koji ne utiče na pogoršanje karakteristika režima voda i bitno ne remete prirodnu ravnotežu vodnih i priobalnih ekosistema.

### Član 49.

(Obaveze nadležnih nivoa vlasti)

(1) Kanton, Grad i općina zajednički osiguravaju uređenje vodotoka i drugih voda u skladu sa čl. 5. i 7. Osnovnog zakona, svako u okviru svoje nadležnosti.

(2) Kanton, Grad i općina, zajednički osiguravaju izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodnih objekata iz člana 12. ovog Zakona, svako u okviru svoje nadležnosti, na način propisan ovim Zakonom.

### Član 50.

(Zaštita od štetnog djelovanja voda)

(1) Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se provođenje aktivnosti i mjera u cilju smanjenja ili sprečavanja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanja posljedica njihovog djelovanja.

(2) Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica.

(3) Osim zaštite iz stava (2) ovog člana zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvata i mjere zaštite otklanjanja posljedica prouzrokovanih vanrednim zagađenjem voda.

### Član 51.

(Ugrožena područja)

(1) Radi smanjenja stepena ugroženosti ljudi i materijalnih dobara i provođenja mjera i aktivnosti zaštite od štetnog djelovanja voda određuje se područje koje je ugroženo:

- poplavama (u daljem tekstu: poplavno područje),
- erozijom površinskih voda (u daljem tekstu: erozivno područje).

(2) Područja iz stava (1) ovog člana (u daljem tekstu: ugrožena područja) određuju se u skladu sa članom 86. Osnovnog zakona.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 82.

(Donošenje podzakonskih propisa)

Podzakonski propisi u skladu sa odredbama ovog Zakona donijet će se najkasnije u roku od dvije godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 83.

(Primjena ranijih odluka o zaštiti izvorišta)

Do donošenja odluka o zaštiti izvorišta iz člana 42. ovog Zakona primjenjivat će se odluke o zaštiti izvorišta voda za piće koje su donijeli Skupština Kantona, organi Grada i općina prije stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 84.

(Prestanak primjene Zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o vodama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/00).

Član 85.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-19772/10

21. jula 2010. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Vlada Kantona

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03) i člana 11. Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/09), Vlada Kantona Sarajevo, na 59. sjednici održanoj 6. jula 2010. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILA JAVNE  
USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"

I.

Daje se saglasnost na Pravila Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović".

II.

Ova Odluka objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18300-5/10

6. jula 2010. godine

Sarajevo

Premijer

Besim Mehmedić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), čl. 25. i 26. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 161. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/08), Vlada Kantona Sarajevo, na 59. sjednici održanoj 6. jula 2010. godine, donijela je

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE  
USTANOVE STUDENTSKI CENTAR U SARAJEVU

I.

Zbog isteka mandata razrješava se Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar u Sarajevu u sastavu:

1. MUAMER KALIĆ - predsjednik,
2. MATIJA LAPENDA - član,
3. JUSUF ZAHIRAGIĆ - član,

4. MUSTAFA BAŠIĆ - član,

5. FERIZ BIHORAC - član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18300-9.1/10

6. jula 2010. godine

Sarajevo

Premijer

Besim Mehmedić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), člana 25. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 161. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/08), čl. 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 59. sjednici održanoj 6. jula 2010. godine, donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE  
USTANOVE STUDENTSKI CENTAR U SARAJEVU

I.

U Upravni odbor Javne ustanove Studentski centar u Sarajevu, imenuju se:

1. ELVIR RESIĆ - predsjednik,
2. MATIJA LAPENDA - član,
3. MUSTAFA BAŠIĆ - član
4. AMIR ŠEHIĆ - član,
5. FADILA IBRAHIMBEGOVIĆ-GAFIĆ - član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-18300-9.2/10

6. jula 2010. godine

Sarajevo

Premijer

Besim Mehmedić, s. r.

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 3. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 - Prečišćeni tekst), člana 34. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 161. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/08), čl. 1. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Kantona Sarajevo, na 59. sjednici održanoj 6. jula 2010. godine, donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNE  
USTANOVE STUDENTSKI CENTAR U SARAJEVU

I.

U Nadzorni odbor Javne ustanove Studentski centar u Sarajevu, imenuju se:

1. ALEM KUKIĆ - predsjednik,
2. DŽENANA BEŠLIJA - član,
3. ADVIJA ŠETA - član.